



Grade 2



TERM 2








HL TSW








WORKSHEET

PACK




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumis ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumis ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumis ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumis ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumis ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumis ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumis ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumis ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumis ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumis ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumis ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumis ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumis ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumis ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumis ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumis ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumis ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumis ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumis ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumis ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumis ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumis ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumis ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumis ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumis ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonono	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonono wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonono o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	

**BUISA**

Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.





LABONE TIRWANA 2**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	BUISA	Motsadi mongwe le mongwe o a itumela fa bana ba tshwana le ena. Batsadi ga ba rate setshwakga. Fa bana ba dira ka natla ba a tswelela mo botshelong. Tswelelopele e monate jaaka tswine. Tshwaragano e tliša tswelelopele.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bana ba utlwa batsadi. Ba tsoga go sa le phakela ba disa dinku. Ba tlwaela go dira ka natla go tshwana le batsadi ba bone. Batho ga ba rate Setshwakga se se ganang go disa dinku. Tswelela o dire sentle o utlwa batsadi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: utlwa Kwala potso ka: setshwakga				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	mooki	lookwane	moonoo	poo	
		leroo	bookelo	mookodi	mooko	
	BUISA	Batswana ba ipela ka moonoo wa bone. Ba bangwe ba ana poo. Moonoo o dira gore batho ba itshepe fa ba le mo gare ga ditso tse dingwe. O dira gore batho ba seke ba nyema mooko ba inyatsa. Ba bangwe ba ana tau. Leroo la tau le na le dinala tse di telele tse di bogale.				

	KWALA	1. Batswana ba ana eng? Batswana ba ana _____. 2. Leroo la tau le na le eng? Leroo la tau le na le _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: poo Kwala potso ka: leroo

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	feela	reetsa	seelo	seeleele	
		beela	seemo	apeela	seela	
	BUISA	Mme o re apeela dijo tse di monate. Fa re seyo o re beela dijo sentle. Senotsididi ke seela se se tshelwang mo galaseng. Mme o re tselela ka seelo se se lekanang. Senotsididi se monate fa go le mogote. Fa re fetsa go ja re feela ntlo gore e nne phepa				
	KWALA	1. Mme o dira eng? Mme o _____. 2. Seela se tshelwa mo go eng? Seela se tshelwa mo _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	go	etela	ditsala
	BITSA	tshwana	leroo	poo	beela	
		utlwa	feela	seela	setshwakga	



BUISA



Dintle o ne a itumelela go etela ntsalae. Ena le Dumisa ba tla feela lebala go thusa go phepafatsa. Mmagwe Dintle ga a rate bana ba ditshwakga. Dintle le

Dumisa ba buisa buka e e buang ka moono wa ditso tse di farologaneng. Ba lemoga gore moono ke selo se se botlhokwa mo bathong. Mmagwe o ba bolelela gore bona ba ana tau. Dintle le Dumisa ba thala setshwantsho sa tau le maroo a yona a a bogale . Ba ipela ka ditshwantsho tsa bona.

LABONE TIRWANA 2



BUISA





Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Dintle o etela mang?
Dintle o etela _____.
2. Dintle le Dumisa ba dira eng go thusa mo lelapeng?
Ba _____.
3. Dintle le Dumisa ba buisa buka ya eng?
Ba buisa buka ya _____.
4. Mo bukeng ba ithuta ka ga eng?
Ba ithuta ka _____.
5. Mmagwe Dintle o ba bolelela eng?
O ba bolelela gore ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. dintle o etela ntsalae. 2. dumi o itumetse thata 3. re rata ditsla le ba losika




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tihogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tihogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	

**BUISA**

Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tshasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a _____.
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a _____.
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tihogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a _____.
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tllhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a _____.
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tllhasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a ____
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tlhogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	leroo	feela	poo	seemo	
		moonoo	seeleele	beela	mooki	
	BUISA	Mosimane o tlhambilwe ke poo ka lonaka. Dinaka tsa poo di bogale. Kwa bookelong go na le baaki. Mooki o bofa dintho tsa mosimane ka sefaphi. Moonoo wa booki ke go tlhokomela balwetse ka lorato. Mosimane o ikutlwa botoka mme a ka se tlhole a nna seeleele a rumola poo e e bogale.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Poo e na seemo se se kwa godimo le dinaka tse di bogale. Ditau di rata go tlasela dipoo. Tau e tshwara poo ka maroo a yona a a bogale. Poo e ka leka go tlhaba tau ka dinaka tsa yona tse di bogale. Fa tau e sa tile ka bonako, poo e ka e bolaya. Tau ya seeleele e bolawa ke dipoo motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: seemo Kwala potso ka: maroo				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	moabi	moagi	boaboa	
		goa	boatla	moago	moagisane	
	BUISA	Maloma ke moagi. Ga se moagi yo o boatla. Fa moago o le montle batho ba a o rata. Ba a boaboa go tla go o bogela. Moago o motona o o fa thoko ga sekolo sa rona o agilwe ke malome. Ga gona sepe se se boatla mo moagong o. Batho ba rata go akgola moagi yo o setswerere.				

	KWALA	1. Malome o dira tiro efe? Malome ke _____. 2. Batho ba dira eng fa moago o le montle? Batho ba a _____.
--	--------------	---






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: boa Kwala potso ka: goa


LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	rwala	morwa	rwesa	borwa	
		morwalo	morwadi	rwalela	serwalo	
	BUISA	Fa batho ba tsaya loeto ba rwala dithoto. Morwalo o nna bokete fa o le montsi. Mme o thusa morwadie go rwala morwalo mo tihogong. Nna ke tla rwalela nnake kgetsana ya gagwe. Ke tla e rwala ka legetla. Fa re rwalelana merwalo re tla kgona go tsamaya ka bonako.				
	KWALA	1. Batho ba dira eng fa ba tsaya loeto? Batho ba _____ fa ba tsaya loeto. 2. Mme o thusa morwadie go dira eng? O mo thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	tshoga	ipela	ikaelela	fitlhelela	mokgele
	BITSA	boa	rwala	serwalo	moabi	
		moagi	morwalo	boatla	rwesa	



BUISA



Nyasa ke mosetsana yo o nang le maikaelelo mo botshelong. Mokgele wa gagwe ke go nna modiragatsi mo seraleng. O rata go rwala futshe ya gauta. Ke

serwalo sa segosi. O rwala futshe eno fa a diragatsa mo seraleng. Morutabana o mo rwesa yona sentle gore e seka ya wa fa a tsamaya. Nyasa a re futshe eno ke morwalo o o bokete mo tlhogong ya gagwe, mme o a itshoka ka a ipela go diragatsa jaaka morwadia kgosi.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Nyasa o ikaeletse go dira eng?
Nyasa o ikaeletse go _____.
2. Nyasa o rwala eng mo tlhogong?
Nyasa o rwala _____ sa _____.
3. Ke mang yo o thusang Nyasa go rwala futshe?
_____ o thusa Nyasa.
4. Nyasa a re futshe ke eng mo tlhogong ya gagwe?
Nyasa a re futshe ke _____.
5. Ke ka ntlha ya eng fa Nyasa a itshoka?
Ka gone o _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ke rata go diragatsa 2. nyasa o ipela go nna morwadia kgosi 3. morutabana o rwesa nyasa futshe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe


LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O r.l.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe


LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	



BUISA



Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.







KWALA

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe


LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe



LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tsedidid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe



LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	moago	rwala	moagi	rwalela	
		boago	rwesa	moaki	boatla	
	BUISA	Moagi o aga moago o montle. Pele a simolola go aga, o rwalela didiriswa tse a di tlhokang kwa lefelong la go aga. O ri.badiri dihutshe tsa tshipi gore ba seke ba gobala fa ba welwa ke dilo. Modiri yo o sa rwaleng futshe eo o boatla. Fa moago o fedile ba tla itumela.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Bomme ba rwalela dikgong kwa sekgweng. Ba di rwala mo tlhogong go di isa kwa gae. Fa dikgong di le bokete ba a rwesana. Fa o bofile ngata boatla dikgong tsa gago di tla tsamaya di wa. Go rwala dikgong ke tiro ya letsatsi le letsatsi.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rwalela Kwala potso ka: boatla				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	lengwa	ngwana	sengwe	ngwaga	
		longwa	ngwega	rengwa	ngwaya	
	BUISA	Ngwana yo o sa utlweng o ngwega kwa gae a bo a nna mo lengweng. Lengwa le kotsi ka a ka longwa ke sengwe mo go lona. Motho fa a lomilwe o a ingwaya. Ngwaga le ngwaga batho ba longwa ke ditshenekegi. Ngwana nna mo gae, o seke wa ngwega gore o se longwe ke dilo.				

	KWALA	1. Ngwana yo o sa utlweng o dira eng? Ngwana yo o sa utlweng o _____. 2. Motho fa a lomilwe o dira eng? Motho fa a lomilwe o a _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: ngwana Kwala potso ka: sengwe

LABORARO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	toulo	rou	roulela	poulelo	
		boulela	roula	mmoulo	gouta	
	BUISA	Mme fa a apere <u>rou</u> batho ba a mo sisimoga. Mme o <u>roulela</u> monna wa gagwe yo o tlhokafetseng. Go <u>roula</u> ke setso sa batho bantsho ba le bantsi. Ba losika ba a <u>boulela</u> fa mme a sa apare <u>rou</u> . <u>Poulelo</u> e dira gore batho ba seke ba utlwana. Nna ga ke rate go <u>boulela</u> .				
	KWALA	1. Mme o apara eng fa monna wa gagwe a tlhokafetse? Mme o apara _____. 2. Go roula ke setso sa bomang? Go roula ke setso sa _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dilalelo	kelotlhoko	lebenkele	duela	taboga
	BITSA	rou	ngwana	boulela	sengwe	
		toulo	ngwedi	roulela	lengwa	

**BUISA**

Ngwana fa a romilwe ga a tshwanela go tsamaya a tshameka. Sengwe le sengwe se a se tshwereng o tshwanetse go se ela tlhoko. Jabu

ke ngwana yo o sa utlweng. Fa ditsala tsa gagwe di goa gore a tle go tshameka le tsona, o taboga a tshwere mae. Ba lelapa ga ba na go nna le dilalelo tse di monate ka gone Jabu o thubile mae. Mmago Jabu o apere rou ka gone monna wa gagwe o tlhokafetse. Rou ya gagwe ke diaparo tse dintsho. Fa go le tse didid o apara toulo.

LABONE TIRWANA 1**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.





**KWALA**

1. Mmagwe Jabu o apere eng?
Mmagwe Jabu o apere _____.
2. Jabu ke ngwana yo o ntseng jang?
Jabu ke ngwana yo o _____?
3. Ke ka ntlha yang o akanya jalo?
Ka gone o _____.
4. Rou ke diaparo tse di ntseng jang?
Rou ke diaparo tse di _____.
5. Ke ka ntlha yang fa batho ba apara rou?
Batho ba apara rou fa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. jabu ga a utlwe 2. mme o tlhakafaletswe ke monna 3. ke ka ntsha yang fa jabu a sa utlwe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithhela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithhela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	<p>Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.</p>				
	KWALA	<p>1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____.</p> <p>2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela</p>				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	<p>Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.</p>				
	KWALA	<p>1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____.</p> <p>2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithhela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithhela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: mantlwane</p> <p>Kwala potso ka: tlwaela</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusang Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	<p>Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.</p>				
	KWALA	<p>1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____.</p> <p>2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela</p>				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	<p>Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.</p>				
	KWALA	<p>1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____.</p> <p>2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	<p>Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.</p>				
	KWALA	<p>1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____.</p> <p>2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela</p>				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	<p>Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.</p>				
	KWALA	<p>1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____.</p> <p>2. Leano le tla nthusang Jang? Leano le tla go thusa go _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithhela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithhela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	<p>Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.</p>				
	KWALA	<p>1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____.</p> <p>2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela</p>				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	<p>Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.</p>				
	KWALA	<p>1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____.</p> <p>2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	1. Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	legwa	sengwe	longwa	ngwega	
		ngwaga	toulo	mmoulo	gangwa	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsomiwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	tau	lekau	tautona	ditau	
		makau	maudi	taugadi	ditaugadi	
	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. Re itlwaetsa go nna _____ le _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.				
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	dipalo	teko	ithaya	tshameka	fosa
	BITSA	mpho	mphodisa	dimphe	mphekola	
		mphithela	mphufegela	mphisa	mphala	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea lesea leina. Bagologolo ba re leina le botlhokwa, le tshwanetse gonna le bokao jaaka seane. Mme o reketse lesea seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lesea le tlhoka eng? Lesea le tlhoka _____. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

dipalo

teko

ithaya

tshameka

fosa



BITSA

ditau

mphithhela

tautona

maudi

makau

mpho

lekau

taugadi







BUISA







Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba

tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusaa Jang? Leano le tla go thusaa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUIZA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.







LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUIZA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUIZA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUIZA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseae	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseae leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseae seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseae le tlhoka eng? Leseae le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusaa Jang? Leano le tla go thusaa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.







LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.







LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusaa Jang? Leano le tla go thusaa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.







LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusaa Jang? Leano le tla go thusaa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseae	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseae leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseae seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseae le tlhoka eng? Leseae le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusaa Jang? Leano le tla go thusaa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlhe. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tso miwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmalwa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatelela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiano e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiano				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusaa Jang? Leano le tla go thusaa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	lekau	ngwedi	maudi	bongwe	
		tau	rengwa	taugadi	sengwe	
	BUISA	<p>Batho ba rema ditlhare. Fa ditlhare di rengwa diphologolo di tlhoka manno. Ditau di rata go iphitlha mo ditlhareng tse di kitlaneng. Go rengwa ga ditlhare go dira gore fa go le ngwedi bosigo ditau di bonale sentle. Batsomi ba kgona go di bona ba bo ba di thunya. Batho ba rata go kgabisa ka ditlhogo tsa tautona tse di maudi. Seno ke sengwe se se sa siamang gonne ditau di tsoniwa ka mo go feteletseng. Mi dingwageng di le mmalwa go tla bo go sa tlhole go na le ditau.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	<p>Fa go le ngwedi bosigo sengwe le sengwe se a bonala. Batsomi bangwe ba rata go tsoma bosigo. Go kotsi go tsoma bosigo ka gonne ditau di a ratela. Fa tua e khukhuna ga e bonale, mmala wa tau o tshwana le tlhaga. Taugadi ke yona e e bogale go gaisa. Tautona yona e tshosetsa ka tlhogo ya yona e enang le boboa bo botelele. Fa e duma bosigo phologolo nngwe le nngwe e a sia e iphitlha. Fa go rengwa ditlhare, diphologolo ga di kgone go iphitlha. Ditau di kgona go di tshwara motlhofo.</p>				
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: ditau Kwala potso ka: rengwa</p>				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	batla	roma
	BITSA	tlwaela	matlwana	sekhutlwana	tlwaetsa	
		ntlwana	petlwana	kutlwano	mantlwane	

	BUISA	Fa e le malatsi a boikhutso bana ba tshameka mantlwane. Mongwe le mongwe o ipatlela sekhutlwana a bo a dira ntlwana ya gagwe mo go sona. Ba bangwe ba dirisa ditena go dira dintlwana tsa bona. Rona re dira ntlwana ka masenke le dikota. Re tshameka ka kutlwano mme go monate. Re itlwaetsa go nna borre le bomme.
	KWALA	1. Bana ba tshameka eng? Bana ba tshameka _____. 2. Re itlwaetsa go nna _____ le _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: mantlwane Kwala potso ka: tlwaela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	seatla	seane	rea	seaparo	
		leseaa	meaparo	leano	seaka	
	BUISA	Nkoko o biditswe gore a tle go rea leseaa leina. Bagologolo ba re leina le botlhokkwa, le tshwanetse gona le bokao jaaka seane. Mme o reketse leseaa seaparo se sentle sa mariga. Ke batla go loga leano gore le nna ke bone seaparo se sentle. Meaparo ya segompiono e a farologana. Fa nka akanya leano ke tla reka seaparo sa segompiono				
	KWALA	1. Leseaa le tlhoka eng? Leseaa le tlhoka _____. 2. Leano le tla nthusa Jang? Leano le tla go thusa go _____				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	timela	segwagwa	malome	roma	batla
	BITSA	tlwaela	utlwa	leano		ntlwana
 BUISA		seatla	kutlwano	seane		seaparo
						<p>Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go tsamaya mmogo. Ba a utlwana ka dinako tsotlhe. Fa mme a ne a ba romile kwa ga malome, ba ne ba tsamaya ba tshameka mo tseleng. Go ne ga fifala ba sa lemoge mme ba timelelwa ke tsela. Ba ne ba tshwanelwa ke go loga leano gore ba fitlhe kwa gae. Go ne go le lefifif mo motho a neng a sa kgone le go bona seatla sa gagwe. Ba ne ba eletsa go bona le fa e ka nna ntlwana e e nang le lebone gore ba fapogele mo go yona. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba tswa go ya go ba batla.</p>





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Duma le ditsala tsa gagwe ba tlwaetse go dira eng? Ba tlwaetse go _____.2. Ditsala di a _____.3. Fa ba ne ba timetse ba ne ba eletsa go bona eng? Ba ne ba eletsa go bona _____ e e nang le _____.4. Duma le ditsala tsa gagwe ba ne ba tshwanelwa ke go _____ gore ba fitlhe kwa gae.5. Ka kutlwano batho ba motse ba ne ba dira eng? Batho ba motse ba ne ba _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. ijoo duma le ditsala ba timetse2. ke tla loga leano3. re tla thusa ke mang



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---




	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---




	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo , o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>itlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlisetse mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---




	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elega
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo , o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlisetse mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlisetse mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elega
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---




	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlisetse mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>itlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo , o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>itlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--




	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo , o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elega
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlisetse mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elega
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---




	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elega
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusolotsetsa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>ntlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	---





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	leseae	seaparo	ntlwana	utlwa	
		tlwaela	seatla	dintlwana	letlwa	
	BUISA	Leseae le rata go lela. Le tlwaetse go amiwa ke seatla sa mme. Mme ga ayo, o ile go anega seaparo sa leseae. Ntlwana e leseae le lelang mo go yona e kgakala le mme. Dintlwana tsa Batswana di agilwe ka go katogana. Leseae ga le a tlwaela seatla sa ga rre. Leseae jaanong le tla tlwaela go nna le le nosi ka nakwana.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Rre ga a tlwaela go didimatsa leseae. Leseae le lona ga le a tlwaela go amiwa ke seatla sa ga rre, ka ga jalo le a lela ga le utlwane le rre. Nna ke tla tlissetsa mme seaparo sa leseae ka bonako gore a kgone go le tsholetsa mme le didimale. Ga ke ikutlwe sentle fa leseae le lela. Ka dinako tse dingwe ke tabogela kwa ntlwaneng ya go apeela gore ke seke ka utlwa selelo sa leseae.				
	KWALA	Kwala polelo ka: ntlwaneng Kwala potso ka: utlwa				

LABOBEDI TIRWANA 1


	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	nkama	nko	nkomana	nku	
		nkutlwa	nkaela	dinko	lonko	

	BUISA	Fa ke le mo lebenkeleng la malomo ke utlwa lonko lo lo monate. Nko e kgona go nkgelela sengwe le sengwe. Nna ga ke rate monko o o bosula. Dinku fa di netswe ke pula di na le monko o o bosula. Fa mme a apeile dijo tse di monate, ke kaela ke lonko lo lo monate la dijo.
--	--------------	---

	KWALA	1. Nko e kgona go dira eng? Nko e kgona go _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: nko Kwala potso ka: monko
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
--	-------------------	------	------	------------	-------	-------

	BITSA	santlha	ntlhoka	ntlhorisa	ntlhapisa
		sentlhaga	ntlhaola	ntlhothlora	ntlhotlheletsa

	BUISA	Fa ke ne ke ole, tsala ya me e ne ya <u>ntlhotlhora</u> lerole mme ya <u>ntlhapisa</u> seretse. Mosimane yo o bodipa o aga a nkgorometsa fa e tshameka mme ka gale oa <u>ntlhorisa</u> . Mme o ne a <u>ntlhotlheletsa</u> gore ke seke ka ipusoloseisa ka gonne le nna ke tla nna motho yo o bosula. <u>Santlha</u> ke tla <u>itlhaola</u> ka go nna motho yo o molemo. Sabobedi, ke tla mo supetsa gore o a <u>ntlhoka</u> gore ke mothuse ka thuto ya dipalo ka gonne o a di fosa ka metlha.
--	--------------	--





	KWALA	1. Mosimane yo o bidipa o dira eng? Mosimane yo o bodipa o a _____. 2. Santlha ke tla dira eng? Santlha o tla _____.
--	--------------	---

LABORARO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--

	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko
--	--------------	---

LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	losi	noka	kgabaganya	metsi	elela
	BITSA	monko	santlha	ntlhotlhora	nkemela	
		nko	ntlhorisa	nku	ntlhotlheletsa	
	BUISA	 <p>Vusi o ne a sa boife sepe. Ditsala tsa gagwe di ne tsa mo tlhotlheletsa go tsamaya mo gare ga noka. Ga ke rate ditsala tse dintlhotlheletsang go dira dilo tse di kotsi. <u>Santlha</u> Vusi o kgonne go kgabaganya noka . mme ka lekgetlo le lelatelang o ne wela mo metsing. <u>Nko</u> ya gagwe e ne e le ka fa tlase ga metsi mme a sa kgone go hema. O ne gape a utlwa <u>monko</u> o o bosula wa <u>nku</u> e e swetseng mo metsing.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> Vusi e ne e le mosimane yo o ntseng jang? Vusi o ne a le _____. Santlha o ne a kgona go dira eng? Santlha o ne a kgona go _____. Go ne ga diragala eng ka Vusi? O ne a _____ mo _____. Dinko tsa ga Vusi di ne di le ka fa _____. Vusi o ne a utlwa monko wa eng? O ne a utlwa monko wa _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. ditsalatsaga vusi di bosula. 2. vusi o batlile a nwela mo metsing 3. tlayang re thuse vusi



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa

mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	nkoko	ntlhorisa	nkoba	nkemela	
		nko	ntlhapisa	monko	ntlhotlheletsa	
	BUISA	Nkoko o nna le rona mo lapeng. Mo mosong o a ntlhapisa gore ke seke ka nna thari kwa sekolong. Fa sekolo se tswa o a nkemela mme re tsamaya mmogo go ya gae. Kwa gae nkoko o nnaya dijo tse di monko o o monate. Ke rata monko wa dijo tsa ga nkoko. Nkoko o ntlhotlheletsa go dira ka natla gore ke nne le bokamoso jo bontle. Ke rata nkoko thata.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Mosimane yo o mabela o a nkoba fa ke batla go tshameka. O a ntlhaola ka gonne ga ke tshwane le ena ka mmala. Ga ke itumele fa batho ba ntlhorisa ka gonne ke sa tshwane le bona. Nkoko o ntlhotlheletsa gore ke ipele ka se ke leng sona. Ga nkitla ke letla ope a ntlhorisa. Tsala ya me e a nkemelela ka metlha. Ke tsala ya botlhokwa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: nkoba Kwala potso ka: nkemelela				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	gwanta	gwamisa	segwai	mogwapa	
		gwama	segwagwa	gwetla	legwafa	

	BUISA	Maloma o tsoma kwa nageng. Fa a tshwere phologolo o dira nama mogwapa. O e gwamisa ka letswai a bo a e anega mo letsatsing. Fa pula e sa ne digwagwa di a swa di bo di gwamiswa ke mogote wa letsatsi. Batho ga ba je segwagwa. Mogwapa wa segwagwa o jewa ke tlhomededi. Tlhomededi ke nonyane e e ratang go ja megwapa ya dilo tse di suleng. Tlhomededi fa e tshwere sengwe e se anega mo setlhareng sa mebitlwa gore se gwame pele e se ja. Le yona e khona go dira mogwapa.
	KWALA	1. Segwagwa se gwamiswa ke eng? Segwagwa se gwamiswa ke _____. 2. Mogwapa ke eng? Mogwapa ke nama e e _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: segwagwa Kwala potso ka: mogwapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	nkgo	mmopa	bopa	ruta	nkoko
	BITSA	sekgwa	kgwedi	mokgwaro	kgwela	
		kgwagetsa	kgwara	kgwagolola	kgwele	
	BUISA	Ka dikgwedi tsa mariga batho ba ja megwapa. Ba e kgwagetsa gaufi le marulelo a ntlwana ya go apeela. Rre ke ena a thusang go kgwagolola mogwapa ka nako ya go apaya. Mme o kgwara mokgwaro go gotsa molelo. Rre o rwalela dikgong kwa sekgweng gore re kgone go gotsa molelo. Mme ga a batle re tshameka ka mokgwaro, a re re tla fisa ntlo. Malome ke ena a thusang rre go kgwagetsa mogwapa. Mogwapa o monate fa o besitswe				
	KWALA	1. Ka dikgwedi tsa mariga re ja eng? Ka dikgwedi tsa mariga re ja _____. 2. Rre o kgwagolola eng? Rre o kgwagolola _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

nkgo

mmopa

bopa

ruta

nkoko



BITSA

kgwedi

gwama

mogwapa

kgwagolola

gwamisa


mokgwaro

kgwagetsa

kgwara







BUISA







Nkokwagwe
Tebogo o
bopa dinkgo
ka mmopa.
O ne a ruti-
wa ke nkoko
wa gagwe
go bopa
dinkgo . O
bopa dinkgo
tse dintle.
Tebogo le
ena o batla

go itse go bopa dinkgo. Nkoko a re o tla mo ruta. Ba bopa dinkgo ba bo ba di gwamisa ka letsatsi gore mmopa o ome. Dinkgo tse dingwe di gwamiswa ka molelo o o mogote thata gore di seka tsa thubega motlhofo. Nkoko o kgona go bopa dinkgo di le dintsi mo kgweding e le nngwe. Rre o ya kwa sek-gweng go rema dikgong. Nkoko o tla gwamisa dinkgo tse dingwe ka molelo ka gone letsatsi la mariga ga le mogote thata mme dinkgo ga di gwame ka bo





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nkokwagwe Tebogo o bopa eng? O bopa _____.2. Ba bopa dinkgo ka eng? Ba bopa dinkgo ka _____.3. Dinkgo di gwamisiwa ka eng? Dinkgo di gwamisiwa ka _____.4. Ke ka ntlha ya eng fa donkgo tse dingwe di gwamisiwa ka molelo? Molelo o dira gore di seka tsa _____ motlhofo.5. Tebogo o itumelela go dira eng? Tebogo o itumelela go _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. tebogo o batla go ithuta go bopa dinkgo2. dinkgo di gwamisiwa ka letsatsi3. o thubile nkgo o dira eng





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	<p>Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.</p>				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				




MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	<p>Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.</p>
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile</p>




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dir wa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<p>1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____.</p> <p>2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: tlwaelo</p> <p>Kwala potso ka: tlwaela</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dir wa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<p>1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____.</p> <p>2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: tlwaelo</p> <p>Kwala potso ka: tlwaela</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<p>1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____.</p> <p>2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: tlwaelo</p> <p>Kwala potso ka: tlwaela</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<p>1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____.</p> <p>2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: tlwaelo</p> <p>Kwala potso ka: tlwaela</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<p>1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____.</p> <p>2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: tlwaelo</p> <p>Kwala potso ka: tlwaela</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<p>1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____.</p> <p>2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____.</p>				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dir wa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba , wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kgwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kgwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dir wa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba , wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosese wa lenyalo o montle





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	gwama	sekgwa	kwagetsa	kwara	
		mogwapa	kgwele	kgwagolola	kgwedi	
	BUISA	Rremogolo a re mo malatsing a bogologolo ba ne ba tsamaya ka dinao go kwa mafelong a a kgakala. Fa ba ne ba tsaya leoto ba ne kgwatlha mofago wa dijo tse di sa boleng. Ba ne ba gwamisa dinawa, mmopo le nama. Fa di gwamile ba bo ba di sila ba ditsenya mo kgetsaneng ya letlalo ba bo a kwagetsa mo kotaneng mmogo le merwalo e mengwe. Fa ba phirimalelwa mo nageng ba bo ba kgwara mokgwaro ba gotsa molelo. Ba ga metsi ba bo ba a tlhakanya le dijo tse di gwamisitsweng. Seno se ne se dira dilalelo tse di monate.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Kgang ya mmutla le tau e a nkgatlha. Mmutla le tau e ne e le ditsala mme ba kgaogangwa ke bogagapa ba mmutla. Ba ne tsoma mmogo ba tshwara diphologolo dile dintsi kwa sekgweng. Ba dira leano la go gwamisa nama gore e seke ya bola. Ba e kwagetsa mo setlhareng se segola mosu. Fa mmutla a bona gore nama jaanong e gwamile sentle mme e ka jewa ka malatsi a mantsi, a bo a raya tau a re a pagamele kwa godimo ga setlhare a ye go kwagolola nama. Fa tau a le kwa godimo mo setlhareng mmutla a bofelela mogatla wa gagwe gore e se kgone go fologa. Kgwedi yotlhe tau a leba mmutla a kwagolola dinama a di ja a le esi. Mmutla e ne e le tsala e e bosula tota.				
	KWALA	Kwala polelo ka: kgwedi Kwala potso ka: gwamile				




LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	tlwaela	tlwaetsa	ditlwaelo		
		ntlwana	tlwaolola	tlwaelo	dintlwana	
	BUISA	Dintlwana tsa boithusetso ke mafelo a a nang le ditwatsi di le dintsi. Go na mantlwana a mofuta e e farologaneng. Mantlwana a mangwe ke a a dirisang metsi, a mangwe ke a mesima. Mantlwana a a dirisiwang mo meletlong le mo dintshong ke a a dirisang dikhemikhale. Ke tlwaelo e ntle go tlhapa diatla fa o tswa ntlwaneng. Ditlwaelo tse di molemo di re thusa go nna botsogo jo bontle.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tlwaelo e e molemo ke go dira eng? Ke go _____ fa o tswa kwa _____. 2. Kwa sekolong sa gago go na mantlwana a mofuta ofe? Go na le mantlwana a _____. 				

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	KWALA	Kwala polelo ka: tlwaelo Kwala potso ka: tlwaela				

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	lenyalo	mosese	lesira	dijo	kobo
	BITSA	ngwedi	ngwaga	lengwa	ngwega	
		ngwana	ngwaya	ganwa	dingwaga	
	BUISA	Ngwaga o dirwa ke dikgwedi di le lesome le bobedi. Batho ba bogologolo ba ne ba bala dikgwedi ka go roga ga ngwedi, ba ne ba sa di bale ka malatsi jaaka rona. Dingwaga tsone di ne di balwa ka ditiragalo eseng ka dipalo. Ba ne ba bua ka ngwaga wa tsie, kgotsa ngwaga wa leuba, wa morwalela jalojalo. Ka ga jalo ba ne ba sa itse gore ba na le dingwaga di le kae. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlotla bagolo mme ba tsela dingwaga di le dintsi.				



KWALA

1. Batho ba bogologolo ba na ba bala dikgwedi jang?
Ba ne ba di bala ka _____.
2. Ba ne ba bala dingwaga jang?
Ba ne ba di bala ka _____.

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

lenyalo

mosese

lesira

dijo

kobo



BITSA

tlwaetsa

ngwana

ngwedi

matlwana

ditlwaelo

ngwaga

ntlwana

kgwedi







BUISA







Ngwaga le ngwaga batho ba keteka meletlo ya lenyalo. Ke meletlo o o itumedisang mme batho ga ba keteke ka go tshwana. Ditso tse di farologaneng di keteka meletlo ono go ya ka dingwao tsa sona. Batswana ba apesa monyadiwa mosese wa thabarakwe. Ba bangwe ba rata go apara mosese o mosweu le lesira jaaka basweu. Basotho bona ba apara kobo e ntle ya seana marena. Ba India ba apara disari tse dintle tsa

masela a a phatshimang. Ditlwaelo tseno di dira gore morafe mongwe le mongwe o ipele ka setso sa ona. Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itlwaetsa setso sa gaabo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba keteka meletlo ya eng ngwaga le ngwaga? Batho ba keteka meletlo ya _____.2. Meletlo eno e farologana ka eng? E farologana go ya ka _____.3. Monyadiwa wa Basotho o apara eng? O apara _____.4. Ba India bona ba apara eng? Ba apara _____.5. Banyadiwa ba segaeno bona ba apara eng? Ba apara _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. basotho ba apara seana marena2. monyadiwa ke o etla3. mosesa wa lenyalo o montle

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgaltha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgalha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legang la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgaltha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgalha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legang la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgalha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legang la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tlhaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batlang go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgalha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka tauta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgaltha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka tauta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka tauta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legang la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legang la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgalha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgalha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
	KWALA	1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2




BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgaltha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--


	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2


	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
--	--------------	--


	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
--	-------------------	--------	-------	-------	--------	-------

	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa

	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.
--	--------------	---

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.
--	--------------	--

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				


MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kगतlha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				





LABOBEDI TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	





	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
--	--------------	--

	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____. 				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana l.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng

MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	goa	moagi	mooki	leroo	
		boa	moaki	bookelo	maroo	
	BUISA	Mooki o bona batho ba ba nang le dikgobalo tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Ba kwa bookelong ba re dikgobalo tse di masisi tsa batho b aba lomiwang ke diphologolo ts edi tlhaga. Ba re dibera, ditau le mangau di na le maroo a a kotsi. Maroo a tsona a na le dinala tse di telele tse di bogale. Ba re fa o bona phologolo o seke wa goa ka gonne oa e tshosa e bo e go tlhasela. Go botoka gore o tsamaye ka bonya ka tidimalo!				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Moagi ke mongwe yo o agang matlo le dikago tse dingwe. Moago o montle o kgaltha batho mme bat la go o bogela lgo tsaya ditshwantsho mo go ona. Dinako dingwe moaki a ka bua gore ke ena moagi wa moago o montle gore a tsietse batho ntswa a sa itse sepe ka boagi. Bookelo ke nggwe ya dikago tse di tlhokang moagi yo o itseng tiro sentle.				
	KWALA	Kwala polelo ka: moagi Kwala potso ka: moaki				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	feela	reetsa	touta	taugadi	
		seelo	lekau	toulo	seelele	

	BUISA	Seelele ke motho yo o dirang sengwe le sengwe boatla. Ga a reetse fa a newa ditaelo. Le fa o ka touta selo gantsi ga a na kelotlhoko. Seelo sa tihaloganyo ya gagwe se kwa tlase ka dinako tsotlhe. Lekau la seelele ga le kitla le bona lekgarebe. Ga gona ope yo o batlang go nna le seelele se se sa batleng go ithuta sepe. Go botoka go nna le maikaelelo le sebete jaaka tau e e tsomang gore o nne le kitso ya botlhokwa. Mongwe le mongwe o na le bokgoni jwa go ithuta.
	KWALA	1. Seelele ga se dire eng? Seelele ga se _____. 2. Go botoka go dira eng? Go botoka go _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: reetsa Kwala potso ka: seelele

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	fetola	mmala	batho	losika	tlola
	BITSA	ntlhasela	nkoko	sekgwa	nkekolola	
		nkoba	nko	monko	makgwakgwa	
	BUISA	Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo sekgweng ke le nosi. A re dilalome di tla ntlhasela, di nthopa di bo di ntshwara makgwakgwa. Nkoko gape a re mo magageng go na le monko o o bosula wa ditshwene. Fa ke nka maswe batho ba tla nkekeloga ba bo ba nkoba gaufi le bona. Ga ke batle gore batho ba nkekologe.				
	KWALA	1. Nkoko a re ke seke ka tsamaya ka eke le nosi? Nkoko a re ke seke ka tsamaya mo _____. 2. Mo magageng go na le monko o o ntseng jang? Mo magageng go na le monko o o _____.				

LABORARO TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.



KWALA

Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

fetola

mmala

batho

losika

tlola



BITSA

reetsa

mooki

tau

taugadi

leroo

maroo

goa

boa



BUISA







A o ne o itse gore diphologolo tse di jang nama ke tsona fela tse di nang le maroo?





Maroo a tsona a diretswe go di thusa go ngaparela diphologolofa di tsoma. Go nna le kitso ka diphologolo go re thusa gore re ikilele mo go tsona. Gape go re thusa gore re di sireletse gore di seke tsa nyelela mo lefatsheng. Dinonyane tse dingwe di na le botlhale jo bo gakgamatsang jwa go itse tsela e di boelang

ka yona gae le fa o ka isa bokgakala jo bo kae. Di a boa mme di fitlhe kwa legaeng la tsona. Maroo a ditau, mangau le dikatse a na le dinala tse di telele gore di gobatse phologolo e retlelwe ke go sia. Katse ya mo gae le yona e tshwara magotlo ka dinala tsa maroo a yona.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Go itse ka ga diphologolo go re thusa ka eng? Go re thusa gore _____ le gore _____.2. Ke diphologolo dife tse di nang le maroo? Ke ka ntlha ya eng di na le maroo?3. Dinonyane dingwe di kgona go dira eng? Dinonyane dingwe di kgona go _____.4. Katse ya mo gae e na le eng? Katse e na le _____.5. O itse phologolo efe e e nang le maroo le dinala tse di bogale? Ke itse _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. nonyane e itse tsela ya go boela gae2. ijoo tau e a tshosa3. wena o tshaba eng






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko			
						<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko			
						<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utlwile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntsha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko			
						<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;"> <p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p> </div> </div>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA					<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntsha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA			<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p>		
		<p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.






LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA					<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA					<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko			
						<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diposo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA					<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntlha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata






HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10






MOPHATO 2 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.





LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288">Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422">ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantsi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2



	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela





LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete	
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela		
	BUISA					<p>Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu</p> <p>ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntsha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo.</p>	





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.






LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.






LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata



MOSUPOLOGO TIRWANA 1



	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	kgwedi	seatla	leseae	rwesa	
		ngwedi	ngwaga	rwala	serwalo	
	BUISA	Kgwedi le kgwedi go na le masea a le mantshi a a tsholwang. Lesea le a itumedisa le lennye ebile le boruma. Seatla sa leseae se sennye. Mme o rwesa leseae futshe gore le thutafale. Nna ga ke rate go rwala futshe ya ulu ka gore e dira gore ditsebe tsa di nne bollo thata. Ke rata go rwala kepisi ya me ya nike. Ditsala tsa me dire e ntle ebile ke serwalo sa segompieno. Ka dikgwedi tsa mariga ke tla rwala futshe ya ulu.				
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2




	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.				
	BUISA	Fa go le mariga dikgwedi di nna dikhutshwane. Fa o tsenya seatla mo metsing se a gamarega ga gone go tsididi. Masea o ne a a itumela ka gone a aga a phuthetswe ka dikobo gore a thutafale. Ka dikgwedi tsa mariga ga ke rate go tsoga e sa le phakela ke ya sekolong.				
	KWALA	Kwala polelo ka: dikgwedi Kwala potso ka: masea				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	seemo	beela	tlwaetse	ntlwaetsa	
		feela	apeela	tlwaela	tlwaelo	

	BUISA	Phakela mongwe le mongwe ke feela lebala. Fa ke fetsa key a go batla mae a dokoko di a beetseng. Dikoko di beela mae a le mantshi. Mme o tlwaetse go re apeela dijo tse di monate tse di dirwang ka mae. Fa koko e sa beele mae rre o a e tlhaba mme a bo re apeela yona. Ke rata nama ya koko. Ke tlwaelo ya lelapa la rona go ja nama ya koko ka letsatsi la tshipi.
	KWALA	1. Dikoko di dira eng? Dikoko di _____. 2. Mme o dira eng? Mme o _____.

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala polelo ka: beela Kwala potso ka:apeela




LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	mooko	rou	toulo	boatla	
		moabi	roula	moaki	rwesa	
	BUISA	Ke bone rre mongwe a apere rou. Se se kaya gore o tlhokafaletswe ke mosadi. Borre ba apara rou ya lesela fela mo matsogong a dibaki tsa bona. Go roula go nyemisa mooko ba gone mongwe le mongwe o go tlhomogela pelo. Bomme bona ba apara mosese wa rou. Ba bangwe ba ipofa ka toulo fa go le tsididi. Toulo e e leswe ke selo se se boatla, o tshwanetse go dirisa toulo e e phepa.				
	KWALA	Kwala polelo ka: rou Kwala potso ka: boatla				





LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	Kwala mafoko a  le a Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko





LABONE TIRWANA 1

	LEBA O BUE	temogo	lewatile	ditshedi	mars	nnete
	BITSA	gwanta	makgwakwa	ngwedi	kgwela	
	BUISA	sekgwa	ngwana	monko		
		<div data-bbox="470 470 1029 1176" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1109 392 1524 1288"> Gugu o akanya gore go na le botshelo kwa mars ka gone o utl-wile Zolani a re go na le dinoka le mawatle kwa mars. Gugu o itumelela seno mme o bolelela ditsala tsa gagwe. Ena le ditsala tsa gagwe ba simolola go tlotla ka ditshedi tsa kwa mars. Ba bangwe ba akanya gore ke batho b aba tala ba ba lekanang le ngwana. Yo mongwe ena a re di na le monko o o bosula. Ba bangwe ba re fa di ka gokgwela ka mathe o tla bobola thata. Gugu </p> <p data-bbox="406 1288 1484 1422"> ena o akanya gore letlalo la tsona le makgwakwa. Zolani o tshega Gugu ka ntliha ya gore kang eo ga se nnete ke dikakanyo fela tsa maitlhamelo. </p>				





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o utlwile Zolani a reng? Gugu o utlwile Zolani a re _____.2. Ditsala tsa Gugu di akanya gore go na le eng kwa mars? Di akanya gore go na le _____.3. Yo mongwe a re batho ba kwa mars ba na le eng? A re batho ba kwa mars ba na le _____.4. Gugu ena o akanya eng? Gugu o akanya gore _____.5. Ke ka ntlha ya eng Zolani a ba tshega? Ke ka ntlha ya _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang ya Labone Tirwana I.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. zolani le gugu ke ban aba motho2. mars ke polanete3. kgang ya mars e nkgatlhile thata